

KA KOPA HLOKOMELA HORE:

Tlhophollo ya lero la bonnae etswa feela ka apointmente mme disampole di romellwa feela Dilaborating tse itseng tsa Lancet.

Ka kopo sheba "Dibaka tseo ho fumanwang tshebeletso" hammoho le "Ditjeo tsa teko" mona ka tlase mme e be o re letsetsa dihoreng tsa ofisi bakeng sa ho tsa apointmente (sheba dinomoro tse boiteanyo mona ka tlase).

1. O se etse thobalano ho hang (ho kenyelletswa le ho pikitla setho sa bona ho kgotsofatsa takatso ya thobalano ka ho ntsha lero la bona) bakeng sa bonyane matsatsi a 3 empa e seng ho feta matsatsi a 7 pele ho pokeletso ya sampole.
2. Ka kopo ntsha sampole ena lapeng. Setshelo se bolailweng dikokwanahloko se a hlokahala bakeng sa pokeletso ya lero la bona mme le ka bokellwa ho tswa Laborating efe kapa efe ya Lancet e haufi le wena. Kopa "setshelo sa moroto".
3. Sampole e tshwanetse ho bokellwa ka ho pikitla setho sa bona ho kgotsofatsa takatso ya thobalano ka ho ntsha lero la bona le ho le ntshetsa ka kotlolohara setshelo sena. Lero la bona kaofela le tswileng le tshwanetse ho bokellwa.
4. Kwala sekwahelo ka tiyo kamora ho bokella ho thibela ho dutla. O se phumole setshelo ka ntho efe kapa efe.
5. O SE sebedise disepa, mekedikedi e hlwekisang, metsi, mafura kapa dikhondomo ho thusa pokeletsong ya sampole ka hobane tsena di ka ba le kgahlamelo diphethong.
6. O se etse thobalano nakong ya pokeletso ya sampole.
7. Lero la bona le SE pepesetswe maemong a fetohang ya motjheso. Le lona ho bolokwa motjhesong wa mmele ho fihlela le romela laborating. Ka ho loketseng, boloka sampole haufi le mmele wa hao (kahare ho pokotho ya borikgwe). O SE futhumatse kapa ho kenya sampole hara foritje.
8. Sampole e tshwanetse ho fihla laborating nakong ya dihora tse 1 ½ kamora ho hlahiswa.
9. Haeba o entse ophareishene e kgaotseng methatswana e tsamaisang lero la bona, ka kopo dumella bonyane dibeke tse 8 kamora ophareishene pele o fana ka sampole bakeng sa ho etswa teko.

DITJEO TSA TEKO:

Tlhophollo ya lero la bona: R1300

Teko kamora entse ophareishene e kgaotseng methatswana e tsamaisang lero la bona: R250

Ho ha medical aid a amohelwang. Ka kopo romela tleleimi ho medical aid hamorao.

DIBAKA TSEO HO FUMANWANG TSHEBELETSO:

Haeba o dula Gauteng ka kopo etsa tlhophiso bakeng sa teko ya hao nomorong e latelang: 012 664 8596 (ho sa nyatse hore na o kgetha ho ya laborating efe)

DISAMPOLE DI KA ROMELWA DILABORATORING TSE LATELANG:

JOHANNESBURG:

Flora Clinic	14th Avenue, Roodepoort	Lancet Lab Mokatong o Tlase. Sebedisa Main Entrance (Monyako o Moholo)	Bo Labone feela	7H00 – 8H30 Hesong
Sunward Park Hospital, Boksburg	Lancet Lab ka mose ho sepetlele seterateng sa 4 Albrecht		Bo Laboraro feela	7H00 – 8H30 Hesong
Morningside Mediclinic	Rivonia Road, Morningside	Lancet Lab ho Rochester Place, Block A, mokatong o tlase – haufi le Morningside Mediclinic	Bo Labobedi feela	7H00 – 8H30 Hesong
Lancet Corner	Corner Stanley & Menton Road, Richmond, Auckland Park	Ka kopo fana ka yona ho “Patient Reception” (Sebaka sa Kamohelo ya Bakudi) Menton Road.	Mantaha ho isa ho Labohlano	7H00 – 8H00 Hesong

CENTURION:

Unitas Hospital	Lifestyle Management Park	Unit 4, 2nd floor, Room 212 haufi le sepetlele	Mantaha ho isa ho Labohlano	8H00 – 10H00 Hesong
------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	------------------------

PRETORIA:

Louis Pasteur Hospital	Corner of Francis Baard & Sisulu st, Pretoria CBD	8th floor, room 835	Mantaha ho isa ho Labohlano	7H00 – 9H00 Hesong
Urology Hospital	Corner Grosvenor & Pretorius Street, Hatfield		Mantaha ho isa ho Labohlano	7H00 – 8H30 Hesong

U ka etsa hlahlobo e etsoang libakeng tse latelang tseo u ka ikopanyang le tsona linomorong tse fanoeng ka tlase:

- KZN (Durban) - 031 308 6558/29/00
- Cape Town - 021 673 1700
- Polokwane - 015 294 0400
- Nelspruit - 013 752 8407
- Tzaneen - 015 307 4849
- Rustenburg - 014 597 8510
- Potchefstroom - 018 293 8260